

Crna Gora
SKUPŠTINA CRNE GORE
-Odbor za ekonomiju, finansije i budžet-
Broj: 00-72/25-60/2
EPA 540 XXVIII
Podgorica, 13. oktobar 2025. godine.

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, 81. sjednice održane 10. oktobra 2025. godine, podnosi

I Z V J E Š T A J

o razmatranju **GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU, FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA I IZVJEŠTAJ O STANJU NA TRŽIŠTU KAPITALA ZA 2024. GODINU**

Predsjednik Komisije za tržište kapitala, u uvodnom izlaganju upoznao je članove Odbora da je crnogorsko tržište kapitala u izvještajnoj godini ostvarilo napredak, da je Komisija aktivno radila na unapređenju regulatornog okvira i usklađivanju sa pravnom tekovinom EU, kao i da je sprovedla niz uspješnih projekata u cilju jačanja finansijske pismenosti osnovaca, srednjoškolaca i studenata. Saopštio je da aktivnosti koje je Komisija sprovodila tokom 2024. godine u dijelu zakonodavstva, sada su već završene i rade se nove izmjene, tj. da su pripremljeni nacrti zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica; zakona o sanaciji investicionih društava, izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala. Komisija je pripremala i dokumentaciju za izradu nacrti i usvajanje Zakona o alternativnim investicionim fondovima, Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima i Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom. Dodatno, ukazao je da je na tržištu kapitala poslovalo pet otvorenih i tri zatvorena investiciona fonda, dok je jedan zatvoreni investicioni fond bio u blokadi zbog nepostojanja depozitarne banke.

Takođe, predsjednik Komisije, osvrnuo se i na aktivnosti Komisije u oblasti sprečavanja pranja novca, i saopštio da je izvršila osam neposrednih kontrola i na bazi toga sprovedla sedam mjera. Zatim, Komisija je izdala ukupno 43 saglasnosti, i intenzivno djelovala u emisiji HoV čija je ukupna vrijednost iznosila 114,6 miliona eura od čega je najveći dio pripao osnivačkoj emisiji Razvojne banke CG. Istakao je da je Komisija izradila Kodeks korporativnog upravljanja u cilju veće transparentnosti, bolje zaštite investitora i većem privlačenju investicija, a koji je dostavila članovima Odbora.

Ukazao je da je ukupan promet na Montenegroberzi iznosio 9,6 miliona eura, što čini pad od 21% u odnosu na prethodnu godinu, berzanski indeks MNSE10 bilježi povećanje od 2,1%; berzanski indeks MONEX bilježi povećanje od 5,5%, dok je tržišna kapitalizacija na kraju 2024. godine iznosila 3,8 milijardi eura. Kada su u pitanju netržišne transakcije, ukazano je da njihova ukupna nominalna vrijednost iznosi 2,3 miliona eura, dok ulaganja novog kapitala putem korporativnih aktivnosti iznose 115 miliona eura.

U odnosu na finansijske iskaze, Odbor je konstatovao da su ukupni prihodi Komisije u 2024. godini iznosili 1.259.184,00 eura, a ukupni rashodi 946.872,00 eura, te da je Komisija ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 312.312,00 eura. Odbor se upoznao, kroz izlaganje zamjenika predsjednika Komisije, da su dva faktora uticala na ovako velike prihode u 2024. godini u odnosu na prethodne godine, i to: transformacija IRF-a u Razvojnu banku CG i zakonska obaveza primjene međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9 koji je uticao na korekciju fer vrijednosti a koja je rađena u prethodnim godinama.

Tokom kraće rasprave, iskazano je mišljenje da aktivnosti na tržištu kapitala treba da budu još intenzivnije, kao i zadovoljstvo povodom izrađenog Kodeksa korporativnog upravljanja posebno sa aspekta očekivanja da će Predlog zakona o upravljanju privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu biti ubrzo u skupštinskoj proceduri. Stoga, ukazano je na potrebu jačanja upravljačkih

struktura tih privrednih društava, posebno u smislu definisanja kriterijuma koje treba da ispunjavaju članovi odbora direktora i izvršni direktor.

Takođe, istaknuta je aktuelna emisija tzv. „retail obveznica“ odnosno obveznica koje emituje država i mogu da ih kupe građani. U vezi sa tim, pojedini poslanici su podsjetili da to nije prva emisija obveznica za građane, već da je bila 2019. godine, ali su pozitivno ocijenili što je kamatna stopa veća od kamate na štednju i iznosi 3,75% i to što se najavljuju izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica na način da građani neće plaćati porez na ovaj vid dohotka. S druge strane, iskazana je dilema u pogledu vrijednosti novca jer je stopa inflacije veća od kamatne stope. Iskazano je očekivanje da odziv bude adekvatan i da se jača alternativa bankarskom sektoru kroz tržište kapitala.

Odbor je, nakon izjašnjavanja, sa devet glasova „za“, odlučio da predloži Skupštini da usvoji sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Godišnji izvještaj o radu, Finansijski izvještaj sa Izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza Komisije za tržište kapitala i Izvještaj o stanju na tržištu kapitala za 2024. godinu.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik Nikola Rakočević.

PREDSJEDNIK ODBORA
Boris Mugoša

